

SOKOLSTVO

Sokolstvo se kod nas prije Prvog svjetskog rata dijelilo na srpsko i hrvatsko. Habsburgovška dvizna "divide et impera" (razdijeli pa vladaj) nanijela je za duga vremena težak udar stvaranju i održavanju jugoslovenskstva. A baš je sokolstvo bilo preteča jugoslovenstva u Banjoj Luci. Kod toga je glevnu riječ imala omladina.

Aneksija Bosne i Hercegovine bio je i s međunarodnog stanovišta protupravni akt, ali je ona još jače zbilja sokolske redove. Uz sokolstvo razmehala se i ideja trezvenosti u društima "Pobratimstvima" koja se sve više počeo osnivati i po selima Bos.Krajine. Svi borci za oslobođenje od tadića morali su biti u svakom času trezveni i svjesni svojih zadataka. Pijancu se i ne može povjeriti tako važna stvar kao što je borba za oslobođenje i ujedinjenje. Stoga se i ne smije zamjeriti tadašnjoj omladini što nije mogla sudjelovati u borbi za socijalizam dok se još nije oslobođila od tudina i ujedinila u jednu državu - Jugoslaviju. Trezvenost je tada bila dika borbenoj omladini. Kroz trezvenost i fiskulturne vježbe raznih vrsta podiže se tjelesna snaga i duževna boderst. Tu je sokolstvo zbilje odigralo važnu ulogu.

Daci sokoli, s prednjecima Srpskog sokola u Banjoj Luci odlazili su u sela, te šireći trezvenost pod imenom "Pobratimstvo" forsirali su i vježbanje mišića za presudan momenat i podizali vjeru u nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Stvaraju se čete pobratima, vježbaju se u sokolskom redu, privikavaju na čitanje dobrih knjiga i nadahnjuju borbenim duhom Petra Kočića. U tome im pomažu i neke kulturna društva i bogatiji i svjesniji pojedinci. U tom sokolskom redu i oduševljenju mnogi od nas omladinaca bili su prednjaci i vođe. Bogdan Jarakula (umro kao insp.poljopr.) predvodio je Dački soko. Jedno odjeljenje predvodio sam i ja. Stanko Kliska (sada prof.Tehn.fak kulteta u Beogradu u penz.) predvodio je Ženski soko. Dušan Kandić (sada prof.polj. u penz.) predvodio je jedno odjeljenje ženske djece u Sokolu. Imali smo i dačku tamburašku sekciju koja je mnogo vrijedila na učestateljim sokolskim sijelima. - 1910.godine bio je već velik dio banjolučke omladine u redovima srpskog ili hrvatskog sokola. Naročito je bilo mnogo daka iz viših razreda Vel.realke, koji po svojoj intelektuelnoj snazi zauzimaju i pojedina mjesto u sokolskim odborima i prednjačkim zborovima. Oni su u isti mah bili i članovi tajnih dačkih udruženja. Tada je sokolski rad uzajamno približavao tadašnju omladinu i ona počinje ispravno da shvate svoju ulogu u Sokolu. Takvo ispravno shvatanje sokolstva počinje da prelazi s omladinice i na građanstvo. Počinje uzajamno posjećivanje priredaba. U to vrijeme padaju i razni sokolski sletovi. Sokolska misao prodire u šire narodne slojeve, a s njom i solidarnost Srba i Hrvata, što opet sve više i više dovodi do zajedničkog istupanja i zajedničkih javnih manifestacija. - Takvo stanje zatice i Balkanski rat 1912/13. On preokreće mišljenja i najzatucanijih separatista, a kod omladine stvara vjeru da je nacionalno oslobođenje i ujedinjenje pred vratima i da je neizbjegna skora propast Austro-ugarske monarhije. S takvom vjerom istupa sokolska omladina otvoreno pred banjolučko građanstvo. Zbog tog pojačanog revolucionarnog jugoslovenstva padaju predlozi od strane reakcionarnih i nazadnih nastavnika u Vel.realcu da se u decima zebrani posjećivanje Sokola, ali tu su pobijedili napredniji nastavnici. I tako sokolstvo postepeno počinje da uklanja prepreke i ogrede što ih Austrija vješto podiže između Srba i Hrvata. - Iza osnivanja tajnog dačkog društva "Jugoslavija" bratili su njeni članovi svu pažnju na spremanje sokolskog sleta u Banjoj Luci na Vidov-dan (28.VI.) 1914. Toga danas u svečanoj povorci kroz grad učestvovali su porodice srpskih i hrvatskih sokola u odorama također i ostali građani i mnogobrojna dačka omladina sve triju vježba. Prvi put je vidjela Br. a Luka svoju djecu ujedinjenu na svojim ulicama kako pjevaju "Hej, Slovenija" i stupaju uz zvuke sokolske koračnice pod istom sokolskom zastavom. Tj. jutra nije bilo kraja oduševljenju i manifestacijama i sve je željno očekivalo početak vježbe koja je bila zakazana za popodne pred tadašnjom Srpskom školom (ispred sadašnjeg kina "Kozara"). I skupiše se na sletištu svi sokoli i sokolice, čete pobratima, sokolski narodštaj i djece, građani i seljaci, svih vjersa, Srbi i Hrvati. I baš tada došao je na sletište izaslanik okružnog predstojnika i donio vijest da je

Amt. Due	10.00
ZEK	

u Sarajevu pao od "zlikovačke ruke" nadvojvoda Franc Ferdinand... Šapatom od usta do usta za nekoliko minuta znali smo svi da Princip nije pronašao. Predstavnik vlasti zatražio je od sletskog odbora da se slet odmah raspusti, borjadi i vijenci poskiđaju, a posjetiocci razjeđu. Zbratimljenu sokolsku omladinu istinski je oduševila ova vijest, jer je u njoj naslućivala prvi signal za uzbunu i za konačni obračun s podnuklom neprijateljem, te put do potpunog oslobođenja i ujedinjenja Jugoslove. Sokolstvo nas je tako odgojilo.

POBRATIMSTVO

Sokolski rad na selu razvijao se najuspješnije u vidu društava "pobratimstava". Dolasci seoske omladine na zajedničke sastanke (obično kraj osnovnih škola). Obaveza je bila: biti trezvenjak!

Vježbale su se većinom proste vježbe bez ičega ili se štovanje, bacanje "kamena s remena", skok u daljinu i u visinu, "prevlačenje", trčanje i slično. Podešavala su se i razna predavanja, čitanja, pjevanja, sviranja, učenje nekog pozorišnog komada (kao "Pod maglom" od Alekse Šantića). Upriličevale su se i posjete pobratima sokolima u grad.

Kroz sav taj rad počela je i seoska omladina sve juče da osjeća da se bliži nešto veliko, što se samo Šapatom izražavalo: oslobođenje od tucina!

SKAUTIZAM

Dok je sokolstvo slavensko, a pobratimstvo čisto našo, dotle je skautizam internacionalne organizacije sa fizičko i zdravstveno podizanje omladine. Od skauta se tražilo da budu trezveni, da ne puše, da budu korisni članovi društva i da budu vješti i snalažljivi u životu u prirodi.

Prvi početak razvoja skautizma u Banjoj Luci pada u 1922. godinu. Ted sam dovršavao studije i u isto vrijeme intenzivno radio na jačanju skautizma, jer sam uvidio njegova snagu i privlačnost za omladinu. Se mnom je saradivao moj drug Dušan Kandić, koji je takođe dovršavao agronomске studije. Moje prvo namještenje me je u Sarajevu me je za jednu godinu odstranilo od tog rada u Banjoj Luci, gdje je ostao Kandić, a naročito se tada isticao u tom radu maturant gimnazije Predrag Ilić, a uz njega: Stojan Kovačević, Juroslav i brat mu Rudolf Mali, braća Borečevići (Svetozar i Veljko), Mihajlo Vuković i drugi. Postojalo je i žensko odjeljenje. Zvali su se planinke. Tu su se isticali: Mara Kečmanović, Danica Jovanović (dodnije udana Čurčić), pok. Ljubica Malić i druge. Vrativši se u Banju Luku pokrenuli smo i mjesecični časopis "Krin".

Mnogo se pazilo tada i na učenje skauta. Koji bi pao iz jednog ili dva predmeta, dobivao je "osustvo" da se popravi. A koji je padao iz više predmeta bivao je isključen. Gradska organizacija zvala se "stjeg", koji se dijelio na cete i vodove. Odlezili smo na izlete u prirodu. Kad smo imali šatore, odlezili smo i na "bivske" (spavanje jednu noć pod šatorima), pa i na "logorovanje", tj. na više dana. Skauti su sami tada i kuveli, i pekli, prali, krpili, izučavali razna "vještarstvo" (rezbarstvo, sviranje, knjigovestvo, filatelijska prva pomoć, gluma, modelarstvo itd.) Skautski stjeg je imao svoje prostorije u zgradama gdje je sada kinematografska kuća "Kozara". Odlazili smo u posjete drugim stjegovima, a i oni su dolazili nama. Mnoge, sada ugledne društvene ličnosti, bile su članovi banjolučkog stjega (Lepa Perović, supruga Koće Popovića, Dimitrije Bećalica, ambasador u Adis Abebi), a ima ih dosta koji su poginuli u borbi ili pomrli (Miloš Popović, autor pjesme "Konjuh planinom", Duderf Mali, tehnički pukovnik JNA i mnogi drugi).

Mnogi su mi borci pričali kako im je skautizam valjao u borbi, jer su već bili vični mnogo čemu što je nužno radi snalaženja i orijentisanja u prirodi.

Ing. M. Jančić

Arch. Dep. Vaclav D. Luka
ADK

CIVILNA AVIJACIJA (AEROKLUB u Banjoj Luci)

Radi širenje svijesti o značaju avijacije u miru i u ratu, osnovan je i u Banjoj Luci Aeroklub 1935. godine. Tu su se okupili mnogi ljubitelji avijacije. Aeroklub je imao i svoj mali avion "Henriot" (Anrio), u kom je iza pilota bilo još samo jedno sjedište. Najduže je bio predsjednik Aerokluba general Petrović. Od članova odbora sjećam se da su bili: prof. Ljubomir Trivić, Brane Divjak, Safet Buljina, sekretar Opštine, pok. Lazar Višekruna, poručnik Vuković, Jovo Naumović, brijač, Budimir Stefanović, sekretar Banske uprave, David Pavlišin i dr. Ja sam bio podpredsjednik.

Cesto sam išao u propagandu civilne svijaci, na aeromitinge u Sanskom Mostu, Bos. Dubicu, Mrkonjić-grad., Doboj, pa sam stojeći na krilu aviona "penzion" držao predavanje, a iza toga se vršila "vazdušno krštenje". Sjećam se kako je kod Mrkonjić- grada i jedna odvežnija seljanka letjela u avionu. Spuštajući se u Sanskom Mostu na čžombestu terenu, pukla je osovina, pa smo dobavili neko uže, te je time pilot Slovenac Milan Zemljic uvezao osovini. Pri spuštanju je naročito pazio da ne bude jak udar. Leteći iznad brda Bos. Krajine Zemljic je pravio i razne "marifetuke", zalistajući se manje kao da će se spustiti na stedo ovaca, pa bi se ovce razbjegale, a čobani bi se "prilijepili" u zemlju!

Najtragičniji je slučaj bio u Banjoj Luci, kad je na aeromitingu s tadašnjim pilotom Dušanom Simićem sjedio i sekretar Aerokluba Dejan Zite. Izgleda da je "komendu" preuzeo od pilota pok. Dejan. Srušili su se, zapalili i bili pougljenisani na očigled hiljade prisutnih posjetioca. Tragedija strašna! Ali sreća je ipak bila u tome da avion nije pao među publiku. Teda bi bilo mnogo više žrtava.

Tada se je stvarao i podmladak Aerokluba. Omladina se bavila modelarstvom, tj. izrađivali su male modele raznih tipova aviona u jednoj prostoriji na putu u "Vrbas-kasarnu".

Ing. MILAN JANKOVIC, dir. Polj. Šk. u penziji